



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Government

Broj: 02-04-22645-6/26  
Sarajevo, 30.04.2026. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) itačke 5. Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-04-7738/26 od dana 06.03.2026. godine, a u vezi sa članom 42. Zakona o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/10, 43/16 i 44/22) i Vlada Kantona Sarajevo, na **126.** sjednici održanoj **30.04.2026.** godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**P R E M I J E R**

**Nihad Uk**

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.





Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
V L A D A

**IZVJEŠTAJ**  
**O REZULTATIMA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA**  
**VODE ZA PIĆE „PERAČKO VRELO“**

Nosilac izrade:  
Ministarstvo privrede

Sarajevo, April 2026. godine

# IZVJEŠTAJ

## O REZULTATIMA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE „PERAČKO VRELO“

Skupština Kantona Sarajevo na 29. Radnoj sjednici održanoj dana 06.03.2026. godine, Zaključkom broj: 01-04-7783/26 od 06.03.2026. godine, utvrdila je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“. Zaključkom je utvrđeno da su učesnici javne rasprave kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, naučne i stručne ustanove, a trajanje 25 dana. Javnu raspravu organizuje i provodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Vlada Kantona Sarajevo nakon provedene javne rasprave obavezna je da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz Izvještaj o javnoj raspravi.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dostavilo je Službi za skupštinske poslove spisak subjekata za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, i to:

- Vladi Kantona Sarajevo;
- Svim ministarstvima Kantona Sarajevo;
- Svim općinama Kantona Sarajevo;
- Grad Sarajevo;
- Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo;
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
- KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ dostavili su slijedeći subjekti:

1. Grad Sarajevo;
2. KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo;
3. BAGS Energotehnika d.d. Vogošća;
4. General Servis d.o.o. Sarajevo;
5. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša;
6. KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo;
7. Općina Stari Grad Sarajevo.

### PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, SUGESTIJE I MIŠLJENJA

#### 1. GRAD SARAJEVO

Grad Sarajevo dostavio je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ navedeno slijedeće:

*“Grad Sarajevo, u svojstvu lokalne samouprave, dostavlja svoje Mišljenje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“.*

*Nakon analize Nacrta predmetne Odluke, Grad Sarajevo izražava podršku donošenja Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, jer je ista pripremljena u skladu sa odredbama članu 66. stav (1) Zakon o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i članom 41. stav (1) Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/10, 43/16 i 44/22), a shodno Pravilniku o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne*

zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/12). Iz dokumentacije koja je u prilogu Nacrta predmetne Odluke, vidljivo je da je Općina Centar Sarajevo dostavila Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo Elaborat o zoni sanitarne zaštite izvorišta Peračko vrelo, prema kojem se zone sanitarne zaštite izvorišta nalaze na području Općine Centar Sarajevo, Općine Stari Grad Sarajevo, Općine Ilijaš i Općine Vogošća.

Budući da područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta, smatramo da će predložene mjere i njihovo provođenje doprinijeti zaštiti kvaliteta i održivosti izvorišta vode koja se koristi za piće kako ne bi došlo do promjene izdašnosti ili pogoršanja kvaliteta vode u odnosu na kvalitet koji je definisan u propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Stoga, Grad Sarajevo izražava pozitivno Mišljenje o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ i preporučuje njeno usvajanje.”.

## **2. KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. SARAJEVO**

KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo dostavio je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ navedeno slijedeće:

“Povodom dopisa Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo broj 15-02-7783/26 op 09.03.2026.god., a u vezi javne rasprave o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, dostavljamo sljedeće primjedbe na Nacrt odluke.

### **1. KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo ne može biti imenovan kao operator**

Zahvatanje vode sa Peračkog vrela i distribuciju vode u poslovne objekte u industrijskoj zoni Vogošća vrši firma „BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d Vogošća. KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo kupuje vodu od firme „BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d Vogošća i zatim tu vodu koristi za potrebe javnog vodosnabdijevanja na području općine Vogošća. Firma „BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d Vogošća upravlja izvorištem Peračko vrelo i distributivnim vodovodnim sistemom od vodozahvata na Peračkom vrelu do subjekata koje snabdijeva u industrijskoj zoni Vogošća među kojima je i KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Distributivni cjevovod dužine veće od 7 km i sve vodovodne i kanalizacione instalacije do krajnjih korisnika su u vlasništvu „BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d Vogošća. Programom mjera u Nacrtu odluke nisu predviđene aktivnosti u cilju rješavanja navedene situacije. Prema tome, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo ne može biti imenovan kao operator izvorišta vode za piće Peračko vrelo jer ne može preuzeti obavezu zaštite izvorišta koje ne koristi direktno već indirektno.

### **2. Ograđivanje I zaštitine zone**

Programom mjera je definisana obaveza zaštite i obilježavanja I zone sanitarne zaštite izvorišta u roku od jedne godine, kao i izrada projektne tehničke dokumentacije za izradu pristupnog puta do vodozahvatnog objekta izvorišta Peračko vrelo sa rokom od dvije godine. Izvorište se nalazi u vrlo nepristupačnom području tako da je praktično neizvodivo postavljanje ograde u visini minimalno 2 m u dužini cca 270 m da bi se ogradila I zaštitina zona u skladu sa Nacrtom odluke. Teren je veoma teško prohodan u dužini od više kilometara i poznat je kao stanište medvjeda. Prema tome, ograđivanje bi se moglo izvršiti tek nakon izgradnje pristupnog puta. Rok za ograđivanje I zaštitne zone treba biti znatno duži od roka za izradu projektne-tehničke dokumentacije za izgradnju pristupnog puta. Osim roka za izradu projektne-tehničke dokumentacije potrebno je definisati i rok, troškove i nosioca aktivnosti za izradu pristupnog puta.

### **3. Izgradnja u II zoni sanitarne zaštite**

Iz dostupne dokumentacije se ne može sagledati da li su zone sanitarne zaštite izvorišta u Nacrtu odluke smanjene u odnosu na važeću odluku, ali evidentno je da su mjere zaštite u Nacrtu odluke ublažene u odnosu na važeću odluku. Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite izvorišta u Nacrtu odluke je preuzet iz Pravilnika o načinu utvrđivanja

uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“ br. 88/18). Navednim pravilnikom u članu 4. stav (4), alinea b) je data mogućnost da se propišu strožije mjere zabrane i ograničenja od onih navedenih u pravilniku ali to u ovom slučaju nije urađeno. U navedenom pravilniku postoje određene nelogičnosti i smatramo da se trebala iskoristiti mogućnost donošenja strožijih mjera kako bi se te nelogičnosti prevazišle u cilju obezbjeđenja zaštite izvorišta na potrebnom nivou koji neće biti značajno manji od postojećeg. U daljem tekstu navodimo konkretne probleme i prijedloge za njihovo rješavanje. U dokumentu „Prilog I - Popis aktivnosti i nivo ograničenja primjene po zonama sanitarne zaštite Izvorišta“ u dijelu A., „Urbanizacija i građevinski radovi“ izmeđuostalog je navedeno da je II zoni zabranjena izgradnja novih urbanih naselja, proširenje postojećih urbanih naselja i individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame). Međutim, takvom formulacijom se u II zoni dozvoljava izgradnja individualnih stambenih objekata koji neće koristiti samostalne sisteme za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame) već će koristiti kanalizacionu mrežu (javnu ili internu). Također se ostavlja mogućnost izgradnje poslovnih objekata jer se tekst u odluci odnosi samo na stambene objekte. Osim toga, u dijelu B., „Komunalne aktivnosti“ nije navedeno da je zabranjena izgradnja kanalizacije u II zoni što uzimajući u obzir gore navedeno, znači da je u toj zoni dozvoljena izgradnja kanalizacije i individualna stambena izgradnja. Također je dozvoljena i stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe domaćinstva i korištenje vještačkih đubriva, stajnjaka i pesticida pod uslovom da nije intezivno. Sve navedeno predstavlja veliki rizik po kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode za piće na izvorištu i sve navedeno je zabranjeno u II zoni sanitarne zaštite prema važećoj odluci. Smatramo da umjesto navedenog teksta u Nacrtu „individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame)“ treba biti navedeno da je „zabranjena izgradnja stambenih i poslovnih objekata“.

#### 4. Ispuštanje otpadnih voda u II zoni sanitarne zaštite

Vezano za gore navedeno, u istom dokumentu u dijelu B. „Komunalne aktivnosti“ je navedeno da je u svim zonama sanitarne zaštite zabranjeno „ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda“. Uopšte nije razmatrano ispuštanje pročišćenih urbanih otpadnih voda. Time se ostavlja mogućnost da se u II zoni sanitarne zaštite vrši ispuštanje prečišćenih otpadnih voda. Smatramo da ispuštanje otpadnih voda, urbanih ili bilo kakvih drugih, prečišćenih ili neprečišćenih, nije prihvatljivo u II zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Prečišćavanje otpadnih voda je kompleksna problematika i uvijek postoji rizik da prečišćavanje u nekom trenutku ili u dužem periodu neće biti efikasno i da će kao posljedica toga doći do kontaminacije tla i vode na izvorištu specifičnim polutantima. Pojedini polutanti koji se mogu pojaviti u otpadnim vodama (mineralna ulja, teški metali, pesticidi, policiklični aromatski ugljikovodici...) mogu dovesti do dugoročne kontaminacije tla i izvorišta vode za piće kancerogenim i drugim toksičnim hemijskim supstancama i patogenim mikroorganizmima, ugroziti zdravlje i živote ljudi i dovesti do dugoročnog isključenja izvorišta iz sistema javnog vodosnabdijevanja. Na primjer, Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/2020 i 96/2020) je dozvoljeno ispuštanje otpadne vode koja sadrži manje od 500 µg/L olova u površinska vodena tijela. To znači da je mjerama zaštite izvorišta koje su predviđene u Nacrtu, dozvoljeno ispuštanje prečišćene otpadne vode koja sadrži 499 µg/L olova uzvodno od vodozahvata vode za piće. Sa aspekta sanitarne zaštite izvorišta navedena situacija nije prihvatljiva jer bi neminovno dovela do povećanja koncentracije olova u vodi za piće. Olovo je kumulativna, toksična i kancerogena supstanca koja se nakuplja u organizmu, a, granična vrijenost prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće je 10 µg/L. Olovo se ovdje navodi kao primjer, a postoji veliki broj drugih toksičnih supstanci koje se mogu naći u otpadnoj vodi bez obzira na stepen i način prečišćavanja. Prema tome, u cilju zaštite izvorišta, neophodno je u II zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće zabraniti ne samo ispuštanje neprečišćenih urbanih otpadnih voda nego zabraniti i ispuštanje prečišćenih urbanih otpadnih voda, odnosno zabraniti ispuštanje otpadnih voda uopšte.

#### 5. Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata u II zoni sanitarne zaštite

Nacrtom je dozvoljena izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela...) uz provođenje standardnih i dodatnih mjera zaštite u II zoni zaštite. Ovim se značajno povećava rizik od pojave kontaminacije tla i izvorišta vode za piće mineralnim uljima i drugim polutantima kao posljedica saobraćaja u blizini vodozahvatnih objekata. Članom 10, stav (4), Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine FBiH“, broj 88/12) je propisano da, „u svim slučajevima gdje se određene aktivnosti iz priloga 1. ovog Pravilnika moraju provesti uz standardne ili dodatne mjere zaštite iste se moraju detaljno specificirati u elaboratu zaštite izvorišta“ i trebale bi biti ugrađene u Odluku o zaštiti izvorišta.. U Elaboratu zona sanitarne zaštite izvorišta Peračko vrelo nisu specificirane standardne i dodatne mjere zaštite koje se trebaju primjeniti za definisane aktivnosti, a nisu specificirane ni u Nacrtu odluke. Na osnovu navedenog, predlažemo da izgradnja urbanih prometnica bude zabranjena.

#### 6. Izgradnja benzinskih stanica u III zoni sanitarne zaštite

Nacrtom odluke je dozvoljena izgradnja benzinskih stanica u III zoni, dok je važećom odlukom u III zoni zabranjeno skladištenje nafte i naftnih derivata, a prema tome i izgradnja benzinskih stanica. Nije realno očekivati da će se u bližoj budućnosti pojaviti inicijativa za izgradnjom benzinske stanice u III zoni, međutim, da bi se obezbjedila dugoročna zaštita izvorišta potrebno je zabraniti izgradnju benzinskih stanica u III zaštitnoj zoni, naročito imajući u vidu da ta zona nije tako velika i da se ukoliko se ukaže potreba za izgradnjom benzinske stanice, ista može izgraditi nešto dalje, tj. izvan zaštitnih zona ili eventualno u IV zaštitnoj zoni.

#### 7. Postavljanje tabli sa oznakama zona sanitarne zaštite

U članu 21. Nacrta navedeno je da je Operator dužan obilježiti II, III i IV zonu sanitarne zaštite izvorišta. Navedeno nije u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera. za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine F BiH" 88/12) gdje je propisana obaveza Operatora vezano za obilježavanje I zone sanitarne zaštite a ne ostalih zona sanitarne zaštite. Ostale zone sanitarne zaštite se u pravilu nalaze na širem prostoru općine i prema tome obilježavanje treba izvršiti općina koja je vlasnik površine. Potrebno je korigovati član 21. i mjeru br. 3. u Programu mjera zaštite izvorišta tako da obaveza obilježavanja II, III i IV zone bude u nadležnosti općine.

#### ZAKLJUČAK

KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ne može biti imenovan kao operator izvorišta Peračko vrelo jer firma „BAGS ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća već upravlja izvorištem i vlasnik je vodovodnih instalacija kojim se distribuirava voda sa izvorišta, a VIK putem ugovora kupuje vodu od „BAGS ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća.

Mjere zabrane i ograničenja aktivnosti u blizini vodozahvatnih objekata značajno su ublažene u odnosu na važeću odluku iz 1989. godine. Prema trenutnom stanju u vodozaštitnim zonama izvorišta Peračko vrelo, izvorište nije ugroženo urbanizacijom, ali Odluka o zaštiti izvorišta treba dugoročno da zaštiti izvorište i potrebno je planirati mjere neophodne za očuvanje izvorišta u narednom periodu uzimajući u obzir sve eventualne buduće aktivnosti u slivnom području. Smanjenje nivoa zaštite izvorišta „Peračko vrelo“ nosi neprihvatljiv rizik i potencijalno može dovesti do ozbiljnog narušavanja javnog zdravlja. Mjere zaštite navedene u Nacrtu je potrebno pooštriti u skladu sa činjenicama navedenim u ovom dokumentu.

Usvajanje predloženog Nacrta u postojećem obliku predstavljalo bi svjesno zanemarivanje rizika i preuzimanje odgovornosti za moguće štetne posljedice po zdravlje građana i stabilnost sistema javnog vodosnabdijevanja.”.

#### STAV PREDLAGAČA

**Primjedba da KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ne može biti imenovan kao operator Izvorišta se ne prihvata.**

#### Obrazloženje:

Članom 17. st. (1) i (2) federalnog Zakona o vodama propisano je da vodni objekti za vodosnabdijevanje (izuzev za opću upotrebu voda) – brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti – su u vlasništvu grada ili općine, ukoliko kantonalnim propisom nije drugačije određeno. Vlasnici navedenih vodnih objekata pravo upravljanja i korištenja mogu prenijeti na pravna lica osnovana prema propisima o komunalnoj djelatnosti.

Također, članom 12. stav (1) Zakona o vodama Kantona Sarajevo propisano je da se pored navedenih vodnih objekata za vodosnabdijevanje smatraju i kantonalni, općinski i mjesni vodni objekti za vodosnabdijevanje, a za sve njih je predviđeno da se moraju predati na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova.

Drugim riječima, bez obzira na vlasništvo vodnih objekata za vodosnabdijevanje istima mora upravljati “operator”.

Polazeći od toga, članom 19. nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ predviđeno je da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši Operator, a kao Operator članom 2. tačke e) predviđeno je KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

S tim u vezi, ukazujemo da je članom 4. tačka 38. federalnog Zakona o vodama propisano da “operator” označava lice koje upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno lice kojem je, u skladu sa zakonom, prenijeto takvo ovlaštenje.

Članom 3. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 14/16, 43/16, 10/17 - ispr., 19/17, 20/18 i 22/19) propisano je da je snabdijevanje pitkom vodom komunalna djelatnost, dok je članom 4. stav (1) istog zakona, između ostalog, određeno da se pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju poslovi zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom.

Komunalne djelatnosti, pa tako i snabdijevanje pitkom vodom, u skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima, obavljaju:

- javna preduzeća komunalnih djelatnosti;
- privredna društva koja imaju koncesiju dodjeljenu u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (“Službene novine KS”, br. 27/11, 33/12 - odluka US, 15/13, 1/22 i 24/25).

Uzimajući u obzir sve navedeno, Odlukom je kao Operator, to jest, onaj ko upravlja objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta, određeno KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

**Primjedba na ograđivanje I zaštitine zone se djelomično prihvata u dijelu koji se odnosi na postavljanje ograde u visini minimalno dva metra, pa će shodno tome, član 20. Prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ glasiti:**

“Član 20.

(Zaštita, obilježavanje i pristup I zoni sanitarne zaštite Izvorišta)

- (1) I zona sanitarne zaštite Izvorišta predstavlja područje sa najstrožijim režimom zaštite.
- (2) Operator je dužan ograditi I zonu sanitarne zaštite Izvorišta čvrstom i sigurnom ogradom minimalne visine dva metra ili na drugi odgovarajući način na onom dijelu na kojem konfiguracija terena to onemogućava, te provoditi obezbjeđenje ove zone i objekata u njoj na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na područje iste.
- (3) Operator je dužan održavati postavljenu ogradu u ispravnom stanju.
- (4) Operator je dužan da na adekvatan način obilježi i obavezno istakne upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa I zoni sanitarne zaštite Izvorišta.
- (5) Pristup na područje I zone sanitarne zaštite Izvorišta dozvoljen je samo:
  - a) zaposlenicima Operatora koje odredi Operator;
  - b) nadležnim inspeksijskim organima u toku vršenja propisanih kontrola;
  - c) drugim licima uz posebno odobrenje i evidenciju Operatora.

(6) *Sva lica iz stava (5) ovog člana moraju posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla pristupiti prostoru I zone sanitarne zaštite Izvorišta, a koje izdaje Operator.*”

**Primjedba da se izvrše izmjene i dopune Programa mjera zaštite Izvorišta, koji je sastavni dio Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće se ne prihvata.**

**Obrazloženje:**

Program mjera zaštite Izvorišta je utvrđen Elaboratom zaštite Izvorišta. S tim u vezi, izmjene i dopune po slobodnoj procjeni nisu dopuštene, ali to u svakom slučaju ne znači da po eventualnom usvajanju Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo” neće biti moguće provoditi i one mjere koje nisu predviđene Programom, a za koje se u primjeni Odluke pokazuju kao neophodne.

**Primjedba da treba u Prilogu 1. nacrtati Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ pooštriti nivo ograničenja za određene aktivnosti po zonama sanitarne zaštite se ne prihvata.**

**Obrazloženje:**

Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite propisan je Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (*“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/12*), odnosno Prilogom 1. navedenog pravilnika, te u tom smislu, bilo kakva odstupanja i improvizacije nisu dopuštene.

Istina je da je članom 5. stav (4) tačka b) navedenog pravilnika propisano da se u elaboratu za II, III i IV zonu sanitarne zaštite mogu utvrditi određena ograničena područja koja će imati strožije zabrane i ograničenja od onih utvrđenih u Prilogu 1. Pravilnika, ali to se može uraditi samo elaboratom, a nikako mimo elaborata.

S tim u vezi, Prilog 1 Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ u potpunosti odgovara Prilogu 1. pomenutog pravilnika i Elaboratu zaštite predmetnog izvorišta na temelju kojeg je pripremljen nacrt odnosno sada prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“.

**Primjedba da obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite odnosno II, III i IV zone sanitarne zaštite Izvorišta treba izvršiti općina se prihvata, pa će shodno tome, član 21. Prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ glasiti:**

*“Član 21.*

*(Obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite Izvorišta)*

*Nadležni općinski organ vlasti u saradnji sa Operatorom je dužan na adekvatan način obilježiti II, III i IV zonu sanitarne zaštite Izvorišta.”*

### **3. BAGS ENERGOTEHNIKA D.D. VOGOŠĆA**

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća dostavio je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ navedeno slijedeće:

*“Društvo BAGS-Energotehnika” d.d. Vogošća (dalje: Društvo), kao pravno lice čija su imovinska i privredna prava neposredno pogođena Nacrtom odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo”, ovim putem podnosi primjedbe u okviru javne rasprave, ukazujući na ozbiljne pravne nedostatke predloženog teksta i potrebu njegovog usklađivanja sa ustavnim i međunarodnim standardima zaštite imovine. Društvo predstavlja privredno društvo organizovano u formi dioničkog društva sa sjedištem u Vogošći, Bosna i Hercegovina, registrovano za obavljanje djelatnosti iz oblasti energetike i vodosnabdijevanja. Društvo posluje kao srednje preduzeće sa značajnim učešćem javnog kapitala, pri čemu većinski vlasnički udio pripada Kantonu Sarajevo. Osnovna djelatnost Društva obuhvata proizvodnju i distribuciju toplotne energije, kao i zahvatanje, distribuciju i snabdijevanje pitkom vodom. U okviru svoje djelatnosti Društvo obavlja komunalnu*

funkciju od javnog značaja, snabdijevajući toplotnom energijom i vodom stanovništvo, institucije i privredne subjekte na području općine Vogošća, uključujući i industrijsku zonu. Društvo ima dugogodišnji kontinuitet poslovanja, s obzirom da je osnovano još 1974. godine radi pružanja tehnološke i infrastrukturne podrške industrijskom kompleksu UNIS u Vogošći, te je tokom vremena razvilo stabilan sistem proizvodnje i distribucije energetske energije. U segmentu vodosnabdijevanja, Društvo eksploatira vodu sa izvorišta „Peračko vrelo“, koju distribuira krajnjim korisnicima u industrijskoj zoni, ali i isporučuje u javni sistem vodosnabdijevanja kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo. Društvo je vlasnik nekretnine upisane u ZK broj 276 KO SP, NAHOREVO površine 2250 m<sup>2</sup> što u naravi predstavlja Šuma Peračko vrelo, kao i upisan kao posjednik u katastarski operat Općine Vogošća. Iz sadržaja nacrtu odluke proizlazi da se uspostavljanjem zona sanitarne zaštite, posebno u I i II zoni, uvode takva ograničenja i zabrane koja imaju za posljedicu faktičko onemogućavanje korištenja izvorišta od strane Društva, uprkos činjenici da se izvorište nalazi na zemljištu u njegovom vlasništvu i da eksploatacija vode predstavlja osnovnu registrovanu djelatnost Društva. Istovremeno, odredbama nacrtu odluke upravljanje izvorištem povjerava se drugom pravnom licu, čime se postojeći korisnik u potpunosti isključuje iz pravnog režima korištenja resursa. U navedeno normiranje predstavlja zadiranje u pravo na mirno uživanje imovine u smislu člana 1. Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Evropski sud za ljudska prava je u presudi *Sporrong and Lönnroth protiv Švedske* od 23.09.1982.godine (aplikacije br. 7151/75 i 7152/75) utvrdio da dugotrajna ograničenja koja vlasnika lišavaju stvarne mogućnosti korištenja imovine predstavljaju miješanje u pravo vlasništva, čak i kada formalno nije izvršeno oduzimanje. Dalje, u presudi *Papamichalopoulos i drugi protiv Grčke* od 24.06.1993. godine (aplikacija br. 14556/89) Sud je zauzeo stav da faktičko lišenje imovine, bez formalnog eksproprijacijskog postupka i bez naknade, predstavlja povredu Konvencije. U predmetu *Öneryıldız protiv Turske* od 30.11.2004. godine (aplikacija br. 48939/99) dodatno je potvrđeno da država snosi odgovornost za mjere koje dovode do gubitka ekonomske vrijednosti imovine. U konkretnom slučaju, ograničenja predviđena nacrtom odluke ne samo da ograničavaju način korištenja, već u suštini onemogućavaju osnovnu privrednu djelatnost Društva, čime se ono dovodi u situaciju da snosi cjelokupan teret zaštite javnog interesa bez ikakve naknade ili kompenzacijskog mehanizma. Takav pristup nije u skladu sa standardom pravične ravnoteže između javnog i privatnog interesa koji je uspostavljen u presudi *James i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva* od 21.02.1986. godine (aplikacija br. 8793/79), niti sa zahtjevom da pojedinac ne smije snositi prekomjeran individualni teret, kako je naglašeno u presudi *Hutten-Czapska protiv Poljske* od 19.01.2006.godine (aplikacija br. 35014/97). Posebno se ističe da nacrt odluke ne sadrži nikakve odredbe kojima bi se uredio status postojećih korisnika, niti predviđa bilo kakav oblik naknade štete u slučaju ograničenja ili onemogućavanja obavljanja djelatnosti. Time se stvara pravna praznina koja vodi direktnom kršenju ustavnih i konvencijskih prava, ali i otvara osnov za pokretanje sudskih i međunarodnih postupaka protiv Kantona Sarajevo. Imajući u vidu navedeno, Društvo predlaže usvajanje amandmana koji se dostavljaju u prilogu ovog podneska, a kojima se osigurava zaštita stečenih prava, uvođenje obaveze naknade štete, uspostavljanje pravičnog prelaznog režima i usklađivanje mjera sa principom proporcionalnosti. Ukoliko predloženi amandmani ne budu usvojeni, Društvo će biti primorano da zaštitu svojih prava ostvari putem upravnih i sudskih postupaka, uključujući i pokretanje postupaka za naknadu štete, kao i podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i eventualno obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava, pri čemu će Kanton Sarajevo snositi pune pravne i finansijske posljedice donošenja nezakonitog akta.

*PRILOG I Tekst amandmana:*

*U članu 1. dodaje se novi stav (2) koji glasi:*

*„Primjena ove odluke ne može imati za posljedicu ograničenje ili ukidanje stečenih prava pravnih i fizičkih lica bez provođenja postupka u skladu sa zakonom i uz obezbjeđenje pravične naknade.“*

*Obrazloženje: Predloženi amandman ima za cilj usklađivanje odluke sa standardima zaštite imovine iz člana Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju. U situaciji kada propis uvodi ograničenja*

koja faktički onemogućavaju korištenje imovine, neophodno je jasno normirati zaštitu stečenih prava i usloviti njihovo eventualno ograničenje provođenjem zakonom predviđenog postupka i obezbjeđenjem naknade. U suprotnom, dolazi do faktičkog lišenja imovine, što je Evropski sud za ljudska prava kvalifikovao kao povredu Konvencije u presudi Papamichalopoulos i drugi protiv Grčke od 24. 06.1993. godine (aplikacija br. 14556/89), kao i u predmetu Sporrang and Lönnroth protiv Švedske od 23.09.1982. godine (aplikacije br. 7151/75 i 7152/75). 1.

*PRILOG II Tekst amandmana:*

Član 2. tačka e) mijenja se i glasi:

„Operator izvorišta može biti pravno lice koje ima zakonit osnov za korištenje izvorišta, uključujući postojeće korisnike, na osnovu zakona, ugovora ili koncesije. Operator je osoba koja upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno osobu kojoj je sukladno zakonu prenijeta takva ovlast”.

Obrazloženje: Ovim amandmanom sprječava se arbitrarnost u određivanju operatora i štiti princip pravne sigurnosti. Isključivanje postojećeg korisnika koji ima faktičku i pravnu vezu sa izvorištem predstavlja zadiranje u legitimna očekivanja, što je Evropski sud za ljudska prava posebno naglasio u presudi Stretch protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 24.06.2003. godine (aplikacija br. 44277/98). Postojeći korisnik ne može biti eliminisan iz pravnog režima bez odgovarajućeg pravnog osnova i naknade. Područje koje se odnosi na Peračko vrelo koje se prostire na području Općine Vogošće, vlasništvo je Društva čija osnovna djelatnost društva i jeste eksploatacija vode. Ovakvom formulacijom ovog člana, a u vezi sa članom 19. Odluke krše se temeljna ljudska prava i slobode zagarantovani Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama i Ustavom BiH, a odnose se na pravo na imovinu Društva što implicira da se ovakvom formulacijom direktno krši član II stav 3. k) Ustava BiH član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Niti jednim zakonom nije propisano da operator mora nužno biti javno preduzeće, te imenovanje istog mora biti u skladu sa valjanim pravnim osnovom (vlasništvo, koncesija, ugovor, zakon). U skladu sa navedenim ovakva odredba nije usklađena niti sa članom 4. tačka 38 Zakona o vodama FBiH, niti sa članom 66 stav 2) Zakona o vodama FBiH kada je u pitanju donosilac akta, kojim je propisano da Federalni ministar, u suradnji s federalnim ministrima mjerodavnim za zdravstvo i okoliš, donosi propis o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište iz stavka 1. ovoga članka. Prilikom usvajanja plana upravljanja vodama (sadržanog u nacrtu Odluke) nije data mogućnost učešća javnosti ili zainteresiranim licima shodno članu 3. Zakona o vodama FBiH, što Odluku čini nezakonitom. Odlukom je propisano i to Članom 19. (Upravljanje objektima na području I zone sanitarne zaštite Izvorišta) Upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši Operator. Formulacija iz člana 2 takvo upravljanje bez valjanog zakonskog uporišta dodjeljuje KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo nije usklađen niti sa članom 15 Zakona o vodama FBiH, a u vezi sa članom 152 istog Zakona.

*PRILOG III Tekst amandmana:*

Dodaje se novi član koji glasi:

„U slučaju da primjena ove odluke dovede do ograničenja ili onemogućavanja postojećih privrednih aktivnosti, nadležni organ dužan je obezbijediti punu naknadu štete, uključujući izgubljenu dobit.”

Obaveza naknade štete predstavlja ključni element uspostavljanja pravične ravnoteže između javnog interesa i prava pojedinca. Evropski sud za ljudska prava u presudi James i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 21.02.1986. godine (aplikacija br. 8793/79) istakao je da odsustvo adekvatne naknade može učiniti miješanje u imovinu nesrazmjernim. Također, u predmetu Öneriyildiz protiv Turske od 30.11.2004. godine (aplikacija br. 48939/99) potvrđena je odgovornost države za ekonomsku štetu koja proizlazi iz njenih mjera.

*PRILOG IV Tekst amandmana:*

U članu 30. dodaje se novi stav koji glasi:

*„Postojeći korisnici izvorišta zadržavaju pravo korištenja do konačnog rješavanja njihovog pravnog statusa putem ugovora, koncesije ili eksproprijacije uz naknadu.”*

*Obrazloženje: Uvođenje prelaznog režima predstavlja nužan uslov pravne sigurnosti i sprečava naglo i proizvoljno oduzimanje prava. Bez ovakve odredbe dolazi do prekida kontinuiteta pravnih odnosa, što je suprotno standardima koje je Evropski sud razvio u predmetima koji se odnose na zaštitu legitimnih očekivanja i stabilnost pravnog poretka. Odsustvo prelaznog režima dodatno doprinosi nesrazmjernosti mjera.*

*PRILOG V Tekst amandmana:*

*U članu 18. dodaje se novi stav koji glasi:*

*“Mjere zabrane i ograničenja primjenjuju se na način koji najmanje zadire u prava postojećih korisnika, uz obavezno poštivanje načela proporcionalnosti.”*

*Obrazloženje: Načelo proporcionalnosti predstavlja temeljni standard u ocjeni zakonitosti miješanja u imovinska prava. Evropski sud za ljudska prava u presudi Hutten-Czapska protiv Poljske od 19.06.2006. godine (aplikacija br. 35014/97) naglasio je da pojedinac ne smije snositi prekomjeran teret. Uvođenjem ove odredbe osigurava se da mjere zaštite izvorišta budu usklađene sa tim standardom i da se izbjegne potpuna paralizacija zakonite privredne djelatnosti.”*

## **STAV PREDLAGAČA**

**Prijedlog da se u članu 1. nacrta Odluke doda novi stav (2) koji glasi: „Primjena ove odluke ne može imati za posljedicu ograničenje ili ukidanje stečenih prava pravnih i fizičkih lica bez provođenja postupka u skladu sa zakonom i uz obezbjeđenje pravične naknade.”, se ne prihvata.**

### **Obrazloženje:**

Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće “Peračko vrelo” propisano je rješavanje imovinskopravnih odnosa u I zoni sanitarne zaštite, a postupak, troškovi, način određivanja naknade vlasnicima i druga pitanja u vezi s tim će se rješavati u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 - odluka US i 34/16).

**Prijedlog da se u članu 2. tačka e) nacrta Odluke mijenja i glasi: „Operator izvorišta može biti pravno lice koje ima zakonit osnov za korištenje izvorišta, uključujući postojeće korisnike, na osnovu zakona, ugovora ili koncesije. Operator je osoba koja upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno osobu kojoj je sukladno zakonu prenijeta takva ovlast.”, se ne prihvata.**

### **Obrazloženje:**

Članom 17. st. (1) i (2) federalnog Zakona o vodama propisano je da vodni objekti za vodosnabdijevanje (izuzev za opću upotrebu voda) – brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti – su u vlasništvu grada ili općine, ukoliko kantonalnim propisom nije drugačije određeno. Vlasnici navedenih vodnih objekata pravo upravljanja i korištenja mogu prenijeti na pravna lica osnovana prema propisima o komunalnoj djelatnosti.

Također, članom 12. stav (1) Zakona o vodama Kantona Sarajevo propisano je da se pored navedenih vodnih objekata za vodosnabdijevanje smatraju i kantonalni, općinski i mjesni vodni objekti za vodosnabdijevanje, a za sve njih je predviđeno da se moraju predati na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova.

Drugim riječima, bez obzira na vlasništvo vodnih objekata za vodosnabdijevanje istima mora upravljati “operator”.

Polazeći od toga, članom 19. nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ predviđeno je da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta

vršiti Operator, a kao Operator članom 2. tačke e) predviđeno je KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

S tim u vezi, ukazujemo da je članom 4. tačka 38. federalnog Zakona o vodama propisano da “operator” označava lice koje upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno lice kojem je, u skladu sa zakonom, prenijeto takvo ovlaštenje.

Članom 3. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima (“*Službene novine Kantona Sarajevo*”, br. 14/16, 43/16, 10/17 - ispr., 19/17, 20/18 i 22/19) propisano je da je snabdijevanje pitkom vodom komunalna djelatnost, dok je članom 4. stav (1) istog zakona, između ostalog, određeno da se pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju poslovi zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom.

Komunalne djelatnosti, pa tako i snabdijevanje pitkom vodom, u skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima, obavljaju:

- javna preduzeća komunalnih djelatnosti;
- privredna društva koja imaju koncesiju dodjeljenu u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (“*Službene novine KS*”, br. 27/11, 33/12 - odluka US, 15/13, 1/22 i 24/25).

Uzimajući u obzir sve navedeno, Odlukom je kao Operator, to jest, onaj ko upravlja objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta, određeno KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

**Prijedlog da se u prijedlogu Odluke doda novi član koji glasi: „U slučaju da primjena ove odluke dovede do ograničenja ili onemogućavanja postojećih privrednih aktivnosti, nadležni organ dužan je obezbijediti punu naknadu štete, uključujući izgubljenu dobit.”, se ne prihvata.**

#### **Obrazloženje:**

Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće “Peračko vrelo” propisano je rješavanje imovinskopravnih odnosa u I zoni sanitarne zaštite, a postupak, troškovi, način određivanja naknade vlasnicima i druga pitanja u vezi s tim će se rješavati u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji (“*Službene novine Federacije BiH*”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 - odluka US i 34/16).

**Prijedlog da se u članu 30. nacrtu Odluke doda novi stav koji glasi: „Postojeći korisnici izvorišta zadržavaju pravo korištenja do konačnog rješavanja njihovog pravnog statusa putem ugovora, koncesije ili eksproprijacije uz naknadu.”, se ne prihvata.**

#### **Obrazloženje:**

Članom 17. st. (1) i (2) federalnog Zakona o vodama propisano je da vodni objekti za vodosnabdijevanje (izuzev za opću upotrebu voda) – brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti – su u vlasništvu grada ili općine, ukoliko kantonalnim propisom nije drugačije određeno. Vlasnici navedenih vodnih objekata pravo upravljanja i korištenja mogu prenijeti na pravna lica osnovana prema propisima o komunalnoj djelatnosti.

Također, članom 12. stav (1) Zakona o vodama Kantona Sarajevo propisano je da se pored navedenih vodnih objekata za vodosnabdijevanje smatraju i kantonalni, općinski i mjesni vodni objekti za vodosnabdijevanje, a za sve njih je predviđeno da se moraju predati na upravljanje pravnom licu koje je u skladu sa zakonskom regulativom registrovano i specijalizirano za obavljanje tih poslova.

Drugim riječima, bez obzira na vlasništvo vodnih objekata za vodosnabdijevanje istima mora upravljati “operator”.

Polazeći od toga, članom 19. nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ predviđeno je da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši Operator, a kao Operator članom 2. tačke e) predviđeno je KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

S tim u vezi, ukazujemo da je članom 4. tačka 38. federalnog Zakona o vodama propisano da "operator" označava lice koje upravlja ili kontrolira postrojenje ili aktivnost, odnosno lice kojem je, u skladu sa zakonom, prenijeto takvo ovlaštenje.

Članom 3. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima ("*Službene novine Kantona Sarajevo*", br. 14/16, 43/16, 10/17 - ispr., 19/17, 20/18 i 22/19) propisano je da je snabdijevanje pitkom vodom komunalna djelatnost, dok je članom 4. stav (1) istog zakona, između ostalog, određeno da se pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju poslovi zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom.

Komunalne djelatnosti, pa tako i snabdijevanje pitkom vodom, u skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o komunalnim djelatnostima, obavljaju:

- javna preduzeća komunalnih djelatnosti;
- privredna društva koja imaju koncesiju dodjeljenu u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama ("*Službene novine KS*", br. 27/11, 33/12 - odluka US, 15/13, 1/22 i 24/25).

Uzimajući u obzir sve navedeno, Odlukom je kao Operator, to jest, onaj ko upravlja objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta, određeno KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

S druge strane, rješavanje imovinskopravnih odnosa u I zoni sanitarne zaštite, kao što je već kazano, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji ("*Službene novine Federacije BiH*", br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 - odluka US i 34/16).

**Prijedlog da se u članu 18. nacрта Odluke doda novi stav koji glasi: "Mjere zabrane i ograničenja primjenjuju se na način koji najmanje zadire u prava postojećih korisnika, uz obavezno poštivanje načela proporcionalnosti.", se ne prihvata.**

#### **Obrazloženje:**

Zakonom o vodama ("*Službene novine Federacije BiH*", broj 70/06), Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("*Službene novine Federacije BiH*", broj 88/12) i Elaboratom zaštite Izvorišta propisane su aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite, te u tom smislu bilo kakva odstupanja i improvizacije su nedopuštene.

#### **4. GENERAL SERVIS DOO SARAJEVO**

GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo dostavio je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ navedeno slijedeće:

*"U skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo kojim je određeno provođenje javne rasprave u odnosu na Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo" dostavljamo Vam primjedbe i prijedloge uz zahtjev da iste razmotrite i kao osnovane ugradite u tekst Prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo". Primjedbe i prijedlozi se odnose na član 6. stav (1) Nacrta Odluke kojim se propisuje da granica I zone sanitarne zaštite Izvorišta ide preko parcele br. 1201, 3/3 i 3/2 sve K.O. MOČIOCI II, općina Centar Sarajevo. S obzirom na činjenicu da je parcela upisanoj u katastar kao k.č. 3/3, KO MOČIOCI II površine 2.250m<sup>2</sup>, a koja odgovara parceli upisanoj u ZK broj 276, SP\_NAHOREVO kao parcela broj 1042/201, površine 2.250m<sup>2</sup> na kojoj se i nalazi sam izvor Peračko vrelo, u vlasništvu i u posjedu preduzeća BAGS Energotehnika d.d. Vogošća koji je pravni sljednik, što je provjerljivo kroz historijski izvod iz sudskog registra, preduzeća UNIS SARAJEVO RO ENERGETIKA OOUR PROM VOGOŠĆA, a što se kao nesporno može utvrditi na osnovu ZK izvadka koji vam u prilogu dostavljamo, kao i činjenicu da Skupština preduzeća BAGS Energotehnika d.d. Vogošća nije donijela nikakvu odluku o raspolaganju sa predmetnom nekretninom, proizilazi da bi se nezakonitim postupanjem i pokušajem raspolaganja nekretninom na ovakav način kroz usvajanje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo", nanijela nemjerljiva šteta imovini i imovinskim interesima BAGS Energotehnika d.d. Vogošća kao i svim ostalim dioničarima pomenutog preduzeća. Slijedom navedenog, primjedba i*

*prijedlog koji se dostavlja podrazumijeva da se u članu 6. stav (1) Nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ briše parcela br. 3/3. S obzirom da je predmeta parcela br. 3/3 u vlasništvu preduzeću BAGS Energotehnika d.d. Vogošća, a da je General servis d.o.o. dioničar u pomenutom preduzeću, nesporno je postojanje pravnog interesa za sudjelovanje u javnoj raspravi i ulaganje primjedbi i sugestija.”.*

## **STAV PREDLAGAČA**

### **Primjedba na član 6. stav (1) nacrta Odluke se ne prihvata.**

#### **Obrazloženje:**

Zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Peračko vrelo” određene su Elaboratom zaštite navedenog izvorišta, a koji predstavlja stručno-tehničku dokumentaciju izrađenu od strane jednog i revidovanu od strane drugog stručnog pravnog lica na osnovu rezultata istražnih radova u skladu sa odredbama Zakona o vodama (“*Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine*”, broj 70/06) i Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (“*Službene novine Federacije BiH*”, broj 88/12), te su shodno tome, granice zona sanitarne zaštite u nacrtu odnosno sada prijedlogu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Peračko vrelo”, propisane odnosno definisane na temelju Elaborata.

S druge strane, rješavanje imovinskopravnih odnosa u I zoni sanitarne zaštite, kao što je već kazano, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji (“*Službene novine Federacije BiH*”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 - odluka US i 34/16).

## **5. MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA**

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša dostavilo je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ navedeno slijedeće:

*“Na osnovu Zaključka o pokrenutom procesu javne rasprave o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, koju nam je proslijedila Služba za skupštinske poslove 09.03.2026. godine, Skupština Kantona Sarajevo, na 29. radnoj sjednici održanoj 06.03.2026. godine, utvrdila je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta za piće „Peračko vrelo“.*

*Dostavljamo sljedeće komentare našeg sektora i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo:*

#### *1. Nedostatak stručne i planske osnove*

- Uz Nacrt odluke nije dostavljena relevantna studija ili elaborat Općine Centar za predmetni prostor.*
- Prostor „Peračko vrelo“ se nalazi unutar obuhvata Spomenika prirode „Skakavac“ i prepoznato je kao posebna prirodna cjelina Zakonom o proglašenju Spomenika prirode „Skakavac“ i Prostornim planom posebnih obilježja ovog Spomenika prirode.*
- Bez adekvatne planske osnove i stručne dokumentacije, primjena mjera zaštite može biti pravno nesigurna, što dovodi u pitanje provodivosti odluke.*

#### *2. Neprecizne formulacije*

*Članovi odluke sadrže izraze poput „uz posebne uslove“ i „ako ne ugrožava“, što omogućava proizvoljno tumačenje nadležnih organa. Ovim se dovodi povreda principa pravne sigurnosti i načela predvidivosti u upravnom postupku.*

#### *3. Nisu provedene procjene uticaja na okoliš*

*Predložene mjere utiču na prostor i hidrologiju, sa potencijalnim dugoročnim ekološkim posljedicama. Nije provedena strateška procjena uticaja na okoliš (SEA), čime je povrijeđen Zakon o zaštiti okoliša FBiH i standardi EU.*

#### *4. Neusklađenost sa Prostornim planom i postojećim zonama zaštite*

*Granice zona u Nacrtu odluke nisu jasno definirane u odnosu na Prostorni plan posebnih obilježja Spomenika prirode „Skakavac“ i postojeće zone zaštite. Predložene aktivnosti dopuštaju djelovanje koje nije u skladu sa zakonskim aktima i postojećim režimom zaštite.*

*Odluka ne može biti primjenjiva dok se ne izvrši usklađivanje sa Prostornim planom i zakonima.*

*5. Nedostatak konkretnih mehanizama kontrole i provođenja*

*Nacrt odluke ne sadrži precizne procedure kontrole, nadzora i provedbe mjera zaštite.*

*Uvođenje dodatnog upravitelja prostorom nije dovoljno precizirano, što dodatno ugrožava provedivost odluke.*

*S obzirom na navedene nedostatke, zahtijevamo:*

- Usklađivanje Nacrta odluke sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06), Zakonom o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 10/25) i važećim prostornim planovima.*
- Dostavljanje kompletne stručne dokumentacije i elaborata za prostor Peračkog vrela.*
- Precizno definiranje zona zaštite, režima djelovanja i mehanizama kontrole.*
- Provođenje strateške procjene uticaja na okoliš (SEA).*

*Iako podržavam uvođenje i zaštitu izvorišta i očuvanje prirodnih vrijednosti i resursa dok se navedeni nedostaci ne otklone, Nacrt Odluke predstavlja pravno neodrživu i neprovedivu odluku, te se može osporiti kao nezakonita u skladu sa zakonskim okvirima Federacije BiH i kantonalnim propisima.”.*

## **STAV PREDLAGAČA**

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije dostavilo nijedan konkretan prijedlog izmjene ili dopune postojećeg člana ili članova nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ odnosno konkretan prijedlog novog člana ili članova koje bi trebalo da sadrži budući prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“. Umjesto toga, iznose se apstraktni, paušalni i netačni navodi.

Najprije je potrebno ukazati da je članom 66. stav (1) Zakona o vodama (*“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06*) i članom 41. stav (1) Zakona o vodama Kantona Sarajevo (*“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 18/10, 43/16 i 44/22*) propisano da područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

Odluka o zaštiti izvorišta, prema članu 66. stav (4) federalnog Zakona o vodama, donosi se na osnovu Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (*“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/12*) i istražnih radova.

U skladu s tim, izrađen je Elaborat zaštite izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”, koji je izradio Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, a revidovan od Instituta za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka.

Dakle, uzimajući u obzir navedeno, pripremljen je nacrt odnosno sada prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Peračko vrelo“ na temelju Elaborata kao stručno-tehničke dokumentacije izrađene od strane jednog i revidovane od strane drugog stručnog pravnog lica na osnovu rezultata istražnih radova u skladu sa odredbama federalnog i kantonalnog zakona o vodama i Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (*“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/12*).

Uspostava pravnog režima zaštite izvorišta vode za piće je stvar od prvorazrednog društvenog značaja, kao takva ne trpi odlaganja i ima prioritet u odnosu na sve druge režime, a polazeći od toga, svi drugi režimi na području zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće prilagođavaju se režimu zaštite izvorišta vode za piće koji se uspostavlja odlukom o zaštiti izvorišta. Pri tom, ukoliko

su režimi koji su uspostavljeni po nekom drugom pravnom osnovu na području zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće strožiji od režima zaštite koji se uspostavlja odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće, nije uopće sporno da se taj režim kao strožiji i dalje primjenjuje, s tim, ukoliko je isti blaži od režima koji se predviđa odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće, on se logično ne primjenjuje.

## 6. KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo dostavila je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ navedeno slijedeće:

*“U postupku javne rasprave o Nacrtu odluke o vodozaštitnim zonama, ukazuje se na određene pravne i planske neusaglašenosti sa već uspostavljenim režimom zaštite predmetnog prostora.*

*Naime, predmetno područje je prethodno proglašeno zaštićenim u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode te je za isto donesen prostorni plan koji je usklađen sa aktom o proglašenju i propisanim mjerama zaštite. Takav planski dokument već utvrđuje režime korištenja prostora, mjere zaštite i način upravljanja.*

*Nacrt odluke o vodozaštitnim zonama, iako donesen na osnovu Zakona o vodama, u konkretnom slučaju izlazi iz okvira svoje sektorske nadležnosti iz sljedećih razloga:*

- a) Predložene mjere zaštite u pojedinim zonama su blaže u odnosu na već utvrđene mjere zaštite zaštićenog područja. Ovo je suprotno osnovnim principima zaštite okoliša i prirode, posebno principu zabrane smanjenja dostignutog nivoa zaštite.*
- b) Odluka nije usklađena sa važećim prostornim planom za zaštićeno područje, čime se narušava jedinstvo planskog sistema i pravna sigurnost u upravljanju prostorom.*
- c) Uvođenjem dodatnog upravitelja ili paralelnih upravljačkih nadležnosti unutar zaštićenog područja, Nacrt odluke zadire u pitanja upravljanja koja su već uređena aktom o proglašenju zaštićenog područja. Takvo rješenje nije u skladu sa važećim pravnim okvirom i može dovesti do institucionalne kolizije.*
- d) Iako se zaštita voda može uspostavljati i na prostoru koji je već zaštićen po drugom osnovu, takva zaštita mora biti komplementarna i usklađena sa postojećim režimima, a ne u suprotnosti s njima. U slučaju preklapanja, može se primijeniti isključivo strožiji režim zaštite, ali ne i slabiji.*

*S obzirom na navedeno, predlaže se da se Nacrt odluke o vodozaštitnim zonama doradi na način da bude u potpunosti usklađen sa aktom o proglašenju zaštićenog područja i važećim prostornim planom. Da se jasno propiše da se u slučaju preklapanja režima primjenjuju strožije mjere zaštite te da se se u Odluci precizno redefinišu odredbe koje se odnose na upravljanje, kako bi se izbjeglo uvođenje paralelnih upravljačkih struktura.*

*Smatramo da predložena Odluka u ovom obliku nije usklađena sa postojećim režimom zaštite predmetnog područja te u određenim dijelovima može dovesti do smanjenja nivoa zaštite i pravne nesigurnosti u njenoj primjeni. Stoga predlažemo da se izvrši njena dorada prije usvajanja.”.*

### STAV PREDLAGAČA

KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo nije dostavila nijedan konkretan prijedlog izmjene ili dopune postojećeg člana ili članova nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ odnosno konkretan prijedlog novog člana ili članova koje bi trebalo da sadrži budući prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“.

Uspostava pravnog režima zaštite izvorišta vode za piće je stvar od prvorazrednog društvenog značaja i ima prioritet u odnosu na sve druge režime, a polazeći od toga, svi drugi režimi na području zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće prilagođavaju se režimu zaštite izvorišta vode za piće koji se uspostavlja odlukom o zaštiti izvorišta. Pri tom, ukoliko su režimi koji su

uspostavljeni po nekom drugom pravnom osnovu na području zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće strožiji od režima zaštite koji se uspostavlja odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće, nije uopće sporno da se taj režim kao strožiji i dalje primjenjuje, s tim, ukoliko je isti blaži od režima koji se predviđa odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće, on se logično ne primjenjuje.

Također, članom 66. stav (1) Zakona o vodama (*“Službene novine Federacije BiH”*, broj 70/06) i članom 41. stav (1) Zakona o vodama Kantona Sarajevo (*“Službene novine Kantona Sarajevo”*, br. 18/10, 43/16 i 44/22) propisano da područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

Odluka o zaštiti izvorišta, prema članu 66. stav (4) federalnog Zakona o vodama, donosi se na osnovu Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (*“Službene novine Federacije BiH”*, br. 88/12) i istražnih radova.

Dakle, nacrt odnosno sada prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ izrađen je na temelju Elaborata kao stručno-tehničke dokumentacije izrađene od strane jednog i revidovane od strane drugog stručnog pravnog lica na osnovu rezultata istražnih radova u skladu sa odredbama federalnog i kantonalnog zakona o vodama i Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (*“Službene novine Federacije BiH”*, broj 88/12).

## **7. OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**

Općina Stari Grad Sarajevo dostavila je akt u kojem je o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ navedeno sljedeće:

*“Shodno zahtjevu Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo broj: 15-02-7783/26 od 09.03.2026. godine obavještavamo Vas da nemamo primjedbi na dostavljeni Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Peračko vrelo”.”.*

## **IZVOD IZ STENOGRAMA 29. RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO ODRŽANE 06.03.2025.GODINE**

*“Prelazimo na tačku dvanaest, posljednju tačku.*

### ***AD- 12. NACRT ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE „PERAČKO VRELO“***

*Materijal ste dobili uz poziv za sjednicu. Ima li potrebe da predstavim predlagača? Nema. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.*

*Predlažem da Skupština po Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ donese sljedeći zaključak:*

*Pod 1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“.*

*Pod 2. Nacrt Odluke iz tačke 1. ovog zaključka stavlja se na javnu raspravu.*

*Pod 3. Učesnici u javnoj raspravi su kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, naučne i stručne ustanove, a trajat će 30 dana, pardon, a trajat će 25 dana.*

*Pod 4. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja učesnici javne rasprave dostavljaju Vladi Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koje organizuje i provodi javnu raspravu.*

*Pod 5. Vlada Kantona Sarajevo dužna je nakon provedene javne rasprave Skupštini Kantona Sarajevo dostaviti Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.*

*Pod 6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

*Molim zastupnike da pristupe izjašnjavanju o predloženom zaključku. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 18 zastupnika, protiv ništa, suzdržana 2.*

*Konstatujem da je Skupština donijela ovaj zaključak.”.*

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 42. stav (4) Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/10, 43/16 i 44/22), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2026. godine, donijela je

PRIJEDLOG

## ODLUKU O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE "PERAČKO VRELO"

### POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

##### (Predmet)

Ovom odlukom uređuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće "Peračko vrelo", mjere zaštite, nadzor i kaznene odredbe.

#### Član 2.

##### (Značenje pojedinih izraza)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeća značenja:

- a) **zona sanitarne zaštite izvorišta** podrazumijevaju jasno definisani podzemni i površinski dio sliva izvorišta na kojem se ograničava i kontroliše način provođenja određenih ljudskih aktivnosti koje mogu da izazovu promjenu izdašnosti izvorišta ili pogoršanje kvaliteta vode u odnosu na kvalitet koji je definisan u propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama;
- b) **izvorište vode za piće "Peračko vrelo"** (u daljem tekstu: Izvorište) podrazumijeva izvorište podzemne vode u kraškom akviferu;
- c) **akvifer** označava sloj ispod površine zemlje ili proslojke u stijenama ili drugim geološkim formacijama koje imaju takvu poroznost i vodopropusnost da omogućuju ili značajan protok podzemne vode ili zahvatanje značajnih količina podzemne vode;
- d) **vodozahvatno područje** označava užu, ograđeni prostor oko vodozahvatnog objekta koji pored vodozahvatnog objekta obuhvata eventualno i postrojenje za pročišćavanje, rezervoar, pumpnu stanicu, administrativne i pogonske objekte, kao i druge infrastrukturne objekte koji se koriste u svrhu obezbjeđenja javnog vodosnabdijevanja;
- e) **Operator** je Kantonalno javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

#### Član 3.

##### (Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištena u ovoj odluci podrazumijeva uključivanje i ravnopravnu upotrebu riječi oba roda.

### POGLAVLJE II. ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

#### Odjeljak A. Zone sanitarne zaštite Izvorišta

#### Član 4.

##### (Uspostava zona sanitarne zaštite Izvorišta)

Ovom odlukom uspostavljaju se slijedeće zone sanitarne zaštite Izvorišta:

- a) I zona sanitarne zaštite Izvorišta;
- b) II zona sanitarne zaštite Izvorišta;

- c) III zona sanitarne zaštite Izvorišta;
- d) IV zona sanitarne zaštite Izvorišta.

### Član 5.

#### (Površina zaštitnog područja Izvorišta)

- (1) Ukupna površina prostornog obuhvata zona sanitarne zaštite Izvorišta iz člana 4. ove odluke iznosi cca 14.295.643 m<sup>2</sup> i prostire se na području Općine Centar Sarajevo, Općine Stari Grad Sarajevo, Općine Vogošća i Općine Ilijaš.
- (2) Kartografski prikaz zona sanitarne zaštite Izvorišta iz stava (1) ovog člana dat je u Prilogu 3 ove odluke.

## Odjeljak B. I zona sanitarne zaštite Izvorišta

### Član 6.

#### (Granica I zone sanitarne zaštite Izvorišta)

- (1) Granica I zone sanitarne zaštite Izvorišta ide preko parcela br. 1201, 3/3 i 3/2 sve K.O. Močioni II, općina Centar Sarajevo.
- (2) Granica I zone sanitarne zaštite Izvorišta definisana je prelomnim tačkama, a koordinate prelomnih tačaka su:

Tačka	koordinate		Tačka	koordinate		Tačka	koordinate	
	x	y		x	y		x	y
1	6535852	4867730	14	6535896	4867733	27	6535858	4867651
2	6535854	4867734	15	6535898	4867729	28	6535854	4867652
3	6535856	4867737	16	6535899	4867725	29	6535850	4867653
4	6535859	4867740	17	6535899	4867721	30	6535846	4867655
5	6535863	4867742	18	6535899	4867716	31	6535843	4867658
6	6535866	4867744	19	6535884	4867666	32	6535840	4867661
7	6535870	4867745	20	6535882	4867662	33	6535838	4867665
8	6535874	4867745	21	6535880	4867659	34	6535837	4867669
9	6535878	4867744	22	6535877	4867656	35	6535836	4867673
10	6535883	4867743	23	6535873	4867654	36	6535836	4867677
11	6535887	4867742	24	6535870	4867652	37	6535837	4867681
12	6535890	4867739	25	6535866	4867651			
13	6535893	4867736	26	6535862	4867651			

- (3) Opis iz st. (1) i (2) ovog člana urađen je na osnovu digitalnih geodetskih planova Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

### Član 7.

#### (Površina I zone sanitarne zaštite Izvorišta)

Površina obuhvata I zone sanitarne zaštite Izvorišta iznosi cca 4.250 m<sup>2</sup>.

### Član 8.

#### (Kartografski prikaz I zone sanitarne zaštite Izvorišta)

Kartografski prikaz I zone sanitarne zaštite Izvorišta nalazi se u Prilogu 3 ove odluke.

## Odjeljak C. II zona sanitarne zaštite Izvorišta

### Član 9.

#### (Granica II zone sanitarne zaštite Izvorišta)

- (1) Granica II zone sanitarne zaštite Izvorišta ide preko parcela br. 1201, 3/3, 3/2, 2 i 1 sve K.O. Močioci II, općina Centar Sarajevo, te preko parcele broj 1395 K.O. Tihovići, općina Vogošća.
- (2) Granica II zone sanitarne zaštite Izvorišta definisana je prelomnim tačkama, a koordinate prelomnih tačaka su:

Tačka	koordinate		Tačka	koordinate		Tačka	koordinate	
	x	y		x	y		x	y
1	6535855	4867747	14	6536151	4867621	27	6535877	4867188
2	6535866	4867757	15	6536188	4867570	28	6535792	4867286
3	6535889	4867755	16	6536210	4867482	29	6535762	4867370
4	6535904	4867757	17	6536210	4867423	30	6535718	4867461
5	6535912	4867761	18	6536202	4867326	31	6535690	4867547
6	6535930	4867775	19	6536163	4867282	32	6535697	4867616
7	6535949	4867780	20	6536123	4867270	33	6535724	4867652
8	6535965	4867779	21	6536096	4867237	34	6535728	4867688
9	6535982	4867779	22	6536070	4867216	35	6535739	4867703
10	6535991	4867785	23	6536026	4867178	36	6535761	4867708
11	6536029	4867764	24	6535988	4867170	37	6535785	4867696
12	6536053	4867748	25	6535926	4867177	38	6535817	4867692
13	6536112	4867696	26	6535846	4867210	39	6535833	4867703

- (3) Opis iz st. (1) i (2) ovog člana urađen je na osnovu digitalnih geodetskih planova Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

### Član 10.

#### (Površina II zone sanitarne zaštite Izvorišta)

Površina obuhvata II zone sanitarne zaštite Izvorišta iznosi cca 227.264 m<sup>2</sup>.

### Član 11.

#### (Kartografski prikaz II zone sanitarne zaštite Izvorišta)

Kartografski prikaz II zone sanitarne zaštite Izvorišta nalazi se u Prilogu 3 ove odluke.

## Odjeljak D. III zona sanitarne zaštite Izvorišta

### Član 12.

#### (Granica III zone sanitarne zaštite Izvorišta)

- (1) Granica III zone sanitarne zaštite Izvorišta ide preko parcela br. 2, 3/2, 1, 1201, 59 i 41 sve K.O. Močioci II, općina Centar Sarajevo, zatim preko parcela br. 1954, 1997, 1955, 1952, 1951, 1950, 1948, 1947, 1945, 1944, 1942 i 2623 sve K.O. Nahorevo općina Centar Sarajevo, zatim preko parcela br. 3/1, 145, 144, 142, 139, 126, 124, 121, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 1196, 522/1, 522/3, 525/1, 524/3, 524/6, 524/7, 524/1, 530, 529, 531, 532, 536, 77/1, 545, 557, 65, 63, 56 i 58 sve K.O. Močioci, općina Stari Grad Sarajevo, zatim

preko parcela br. 1353/1, 1128 i 1130 sve K.O. Visojevica, općina Ilijaš, te preko parcela br. 1396, 773, 771, 1395 i 749 sve K.O. Tihovići, općina Vogošća.

- (2) Granica III zone sanitarne zaštite Izvorišta definisana je prelomnim tačkama, a koordinate prelomnih tačaka su:

Tačka	koordinate		Tačka	koordinate		Tačka	koordinate	
	x	y		x	y		x	y
1	6535991	4867785	27	6537123	4866002	53	6535546	4867566
2	6536015	4867789	28	6537111	4865889	54	6535671	4867604
3	6536047	4867805	29	6537106	4865722	55	6535697	4867616
4	6536083	4867820	30	6537007	4865650	56	6535690	4867547
5	6536126	4867826	31	6536793	4865665	57	6535718	4867461
6	6536184	4867817	32	6536663	4865591	58	6535762	4867370
7	6536229	4867813	33	6536517	4865588	59	6535792	4867286
8	6536259	4867814	34	6536412	4865732	60	6535877	4867188
9	6536342	4867812	35	6536204	4865874	61	6535846	4867210
10	6536449	4867812	36	6536065	4865956	62	6535926	4867177
11	6536584	4867820	37	6535854	4865966	63	6535988	4867170
12	6536731	4867804	38	6535663	4865923	64	6536026	4867178
13	6536874	4867796	39	6535534	4866053	65	6536070	4867216
14	6537037	4867748	40	6535404	4866199	66	6536096	4867237
15	6537279	4867693	41	6535312	4866344	67	6536123	4867270
16	6537422	4867649	42	6535226	4866513	68	6536163	4867282
17	6537533	4867570	43	6535123	4866692	69	6536202	4867326
18	6537747	4867494	44	6535017	4866900	70	6536210	4867423
19	6537842	4867395	45	6534915	4867049	71	6536210	4867482
20	6537811	4867296	46	6534868	4867155	72	6536188	4867570
21	6537755	4867133	47	6534832	4867257	73	6536151	4867621
22	6537731	4866967	48	6535043	4867387	74	6536112	4867696
23	6537620	4866776	49	6535089	4867430	75	6536053	4867748
24	6537565	4866637	50	6535271	4867496	76	6536029	4867764
25	6537498	4866440	51	6535362	4867593			
26	6537355	4866254	52	6535459	4867593			

- (3) Opis iz st. (1) i (2) ovog člana urađen je na osnovu digitalnih geodetskih planova Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

### Član 13.

#### (Površina III zone sanitarne zaštite Izvorišta)

Površina obuhvata III zone sanitarne zaštite Izvorišta iznosi cca 4.266.292 m<sup>2</sup>.

## Član 14.

### (Kartografski prikaz III zone sanitarne zaštite Izvorišta)

Kartografski prikaz III zone sanitarne zaštite Izvorišta nalazi se u Prilogu 3 ove odluke.

## Odjeljak E. IV zona sanitarne zaštite Izvorišta

## Član 15.

### (Granica IV zone sanitarne zaštite Izvorišta)

- (1) Granica IV zone sanitarne zaštite Izvorišta ide preko parcela br. 3/1, 145, 144, 142, 139, 126, 124, 121, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 522/1, 522/3, 525/1, 524/3, 524/6, 524/7, 524/1, 530, 529, 531, 532, 536, 77/1, 545, 557, 65, 63, 56, 58, 150, 152, 156, 184, 182, 179, 180, 195, 203, 199, 209, 212, 222, 223/2, 224/2, 224/1, 225, 238, 237, 241, 229, 1193, 308, 309, 310, 334, 333, 332, 331, 327, 329, 887, 895, 894, 893, 903, 902, 904, 914, 915, 916, 922, 920, 921/2, 1199, 1018, 1019, 1017, 1197, 1117/1, 1117/2, 1119, 1191/2, 1189, 1187, 1186, 1183, 1182, 1181, 1172, 1173, 1176, 1175 i 1171 sve K.O. Močioći, općina Stari Grad Sarajevo, zatim preko parcela br. 2544, 2543, 2542/2, 2542/1, 2538, 2539, 2565, 2534, 2621/2, 2525, 2408/2, 2622/2 i 2486/2 sve K.O. Nahorevo II, općina Stari Grad Sarajevo, zatim preko parcela br. 191/2, 192, 189, 190, 185, 184, 181, 180, 179, 178, 177, 175/1 i 176 sve K.O. Gornje Biosko, općina Stari Grad Sarajevo, zatim preko parcela br. 1300, 249, 248, 246 i 1294 sve K.O. Vučja Luka, općina Stari Grad Sarajevo, zatim preko parcela br. 59, 41, 54 i 152 sve K.O. Močioći II, općina Centar Sarajevo, zatim preko parcela br. 1954, 1997, 1955, 1952, 1951, 1950, 1948, 1947, 1945, 1944, 1942, 2157, 2156, 2620/2, 2415, 2142, 2143, 2136, 2135, 2134, 2133/1, 2125, 2126, 2131, 2128, 2004, 2003, 2005, 2016, 1983, 1970, 1954 i 1949 sve K.O. Nahorevo, općina Centar Sarajevo, te preko parcela br. 1353/1, 1131, 1136, 1137 i 1139 sve KO Visojevica, općina Ilijaš.
- (2) Granica IV zone sanitarne zaštite Izvorišta definisana je prelomnim tačkama, a koordinate prelomnih tačaka su:

Tačka	koordinate		Tačka	koordinate		Tačka	koordinate	
	x	y		x	y		x	y
1	6537842	4867395	32	6537598	4863790	63	6534571	4866875
2	6537922	4867401	33	6537528	4863869	64	6534603	4867005
3	6538111	4867372	34	6537499	4863965	65	6534690	4867156
4	6538315	4867318	35	6537419	4863969	66	6534832	4867257
5	6538601	4867243	36	6537277	4863912	67	6534868	4867155
6	6538688	4867191	37	6537171	4863912	68	6534915	4867049
7	6538779	4867005	38	6536943	4863830	69	6535017	4866900
8	6538946	4866846	39	6536900	4863777	70	6535123	4866692
9	6539140	4866810	40	6536682	4863668	71	6535226	4866513
10	6539275	4866608	41	6536649	4863618	72	6535312	4866344
11	6539299	4866378	42	6536467	4863568	73	6535404	4866199
12	6539351	4866247	43	6536361	4863525	74	6535534	4866053
13	6539295	4865977	44	6536179	4863588	75	6535663	4865923
14	6539232	4865889	45	6536050	4863668	76	6535854	4865966
15	6539244	4865604	46	6535991	4863691	77	6536065	4865956

16	6539240	4865298	47	6535961	4863906	78	6536204	4865874
17	6539196	4865092	48	6535918	4864184	79	6536412	4865732
18	6539045	4864909	49	6535852	4864372	80	6536517	4865588
19	6538990	4864850	50	6535729	4864723	81	6536663	4865591
20	6538902	4864667	51	6535653	4864994	82	6536793	4865665
21	6538902	4864473	52	6535563	4865050	83	6537007	4865650
22	6538886	4864393	53	6535309	4865050	84	6537106	4865722
23	6538759	4864352	54	6535160	4865083	85	6537111	4865889
24	6538587	4864332	55	6535140	4865127	86	6537123	4866002
25	6538382	4864283	56	6535217	4865362	87	6537355	4866254
26	6538306	4864246	57	6535168	4865724	88	6537498	4866440
27	6538187	4864107	58	6534944	4865841	89	6537565	4866637
28	6538091	4864025	59	6534855	4866108	90	6537620	4866776
29	6537952	4863955	60	6534735	4866318	91	6537731	4866967
30	6537876	4863889	61	6534637	4866442	92	6537755	4867133
31	6537687	4863797	62	6534547	4866609	93	6537811	4867296

- (3) Opis iz st. (1) i (2) ovog člana urađen je na osnovu digitalnih geodetskih planova Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

#### **Član 16.**

##### **(Površina IV zone sanitarne zaštite Izvorišta)**

Površina obuhvata IV zone sanitarne zaštite Izvorišta iznosi cca 9.797.837 m<sup>2</sup>.

#### **Član 17.**

##### **(Kartografski prikaz IV zone sanitarne zaštite Izvorišta)**

Kartografski prikaz IV zone sanitarne zaštite Izvorišta nalazi se u Prilogu 3 ove odluke.

### **POGLAVLJE III. MJERE ZAŠTITE IZVORIŠTA**

#### **Član 18.**

##### **(Aktivnosti na području zona sanitarne zaštite Izvorišta)**

- (1) Na području I zone sanitarne zaštite Izvorišta za sve aktivnosti važe zabrane i nivoi ograničenja koji su propisani u Prilogu 1 ove odluke.
- (2) Izuzetno, na području I zone sanitarne zaštite Izvorišta dozvoljene su aktivnosti koje su u direktnoj vezi sa izgradnjom, radom i održavanjem objekata vodozahvatnog područja, s tim da se tim aktivnostima ne smije ugroziti Izvorište.
- (3) Na području II zone sanitarne zaštite Izvorišta za sve aktivnosti važe zabrane i nivoi ograničenja koji su propisani u Prilogu 1 ove odluke.
- (4) Na području III zone sanitarne zaštite Izvorišta za sve aktivnosti važe zabrane i nivoi ograničenja koji su propisani u Prilogu 1 ove odluke.
- (5) Na području IV zone sanitarne zaštite Izvorišta za sve aktivnosti važe zabrane i nivoi ograničenja koji su propisani u Prilogu 1 ove odluke.

#### **Član 19.**

##### **(Upravljanje objektima na području I zone sanitarne zaštite Izvorišta)**

Upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši Operator.

#### **Član 20.**

##### **(Zaštita, obilježavanje i pristup I zoni sanitarne zaštite Izvorišta)**

- (1) I zona sanitarne zaštite Izvorišta predstavlja područje sa najstrožijim režimom zaštite.
- (2) Operator je dužan ograditi I zonu sanitarne zaštite Izvorišta čvrstom i sigurnom ogradom minimalne visine dva metra ili na drugi odgovarajući način na onom dijelu na kojem konfiguracija terena to onemogućava, te provoditi obezbjeđenje ove zone i objekata u njoj na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na područje iste.
- (3) Operator je dužan održavati postavljenu ogradu u ispravnom stanju.
- (4) Operator je dužan da na adekvatan način obilježi i obavezno istakne upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa I zoni sanitarne zaštite Izvorišta.
- (5) Pristup na područje I zone sanitarne zaštite Izvorišta dozvoljen je samo:
  - a) zaposlenicima Operatora koje odredi Operator;
  - b) nadležnim inspeksijskim organima u toku vršenja propisanih kontrola;
  - c) drugim licima uz posebno odobrenje i evidenciju Operatora.
- (6) Sva lica iz stava (5) ovog člana moraju posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla pristupiti prostoru I zone sanitarne zaštite Izvorišta, a koje izdaje Operator.

#### **Član 21.**

##### **(Obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite Izvorišta)**

Nadležni općinski organ vlasti u saradnji sa Operatorom je dužan na adekvatan način obilježiti II, III i IV zonu sanitarne zaštite Izvorišta.

#### **Član 22.**

##### **(Program mjera zaštite Izvorišta)**

Program mjera zaštite Izvorišta sastavni je dio ove odluke i nalazi se u Prilogu 2.

#### **Član 23.**

##### **(Izvori, način finansiranja i rokovi provođenja zaštitnih mjera)**

Izvori, način finansiranja i rokovi za provođenje zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite Izvorišta definisani su u Prilogu 2 ove odluke.

#### **Član 24.**

##### **(Monitoring kvaliteta i kvantiteta vode na Izvorištu)**

Monitoring kvaliteta i kvantiteta vode u obuhvatu zona sanitarne zaštite Izvorišta provodi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Operator, svako u okviru svojih nadležnosti.

### **POGLAVLJE IV. NADZOR**

#### **Član 25.**

##### **(Nadzor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo)**

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo vrši upravni nadzor propisan članom 15. stav (2) tač. 1) i 2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05).

#### **Član 26.**

##### **(Inspeksijski nadzor)**

Inspeksijski nadzor nad provođenjem ove odluke vrši kantonalna vodna inspekcija.

**Član 27.**  
**(Ovlaštenja inspektora)**

- (1) Pored ovlaštenja i dužnosti određenih zakonom, kantonalni vodni inspektor je ovlašten i dužan:
  - a) narediti obustavu aktivnosti koja se vrši u suprotnosti sa ovom odlukom;
  - b) narediti, u suradnji sa nadležnom urbanističko-građevinskom inspekcijom, uklanjanje građevine koja je izgrađena u suprotnosti sa odredbama ove odluke.
- (2) Pod građevinom iz stava (1) tačka b) ovog člana ne podrazumijeva se građevina za koju je odobrenje za građenje doneseno prije stupanja na snagu ove odluke.

**POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE**

**Član 28.**  
**(Prekršaji za pravno lice)**

- (1) Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
  - a) postupa suprotno odredbama iz člana 18. ove odluke;
  - b) postupa suprotno odredbama iz člana 19. ove odluke;
  - c) postupa suprotno odredbama iz člana 20. ove odluke;
  - d) postupa suprotno odredbama iz člana 21. ove odluke;
  - e) postupa suprotno odredbama iz člana 24. ove odluke.
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

**Član 29.**  
**(Prekršaji za fizičko lice)**

- Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:
- a) postupa suprotno odredbama iz člana 18. ove odluke;
  - b) postupa suprotno odredbama iz člana 19. ove odluke;
  - c) postupa suprotno odredbama iz člana 20. ove odluke;
  - d) postupa suprotno odredbama iz člana 21. ove odluke;
  - e) postupa suprotno odredbama iz člana 24. ove odluke.

**POGLAVLJE VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 30.**  
**(Prilozi)**

Sastavni dio ove odluke su:

- a) Prilog 1 – Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite Izvorišta;
- b) Prilog 2 – Program mjera zaštite Izvorišta;
- c) Prilog 3 – Pregledna karta zona sanitarne zaštite izvorišta vode Peračko vrelo.

**Član 31.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj \_\_\_\_\_  
Sarajevo, \_\_\_\_\_ 2026. godine

PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić

**Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po zonama sanitarne zaštite  
Izvorišta**

RB	Naziv aktivnosti	Zahvat podzemnih voda			
		Zone sanitarne zaštite			
		I	II	III	IV
<b>A. URBANIZACIJA I GRAĐEVINSKI RADOVI</b>		<b>Z</b> – zabranjeno, <b>S</b> – dopušteno uz standardne mjere zaštite, <b>SD</b> – dopušteno uz standardne + dodatne mjere zaštite			
<b>1.</b>	<b>Urbanizacija</b>				
1.1.	Izgradnja novih urbanih naselja	Z	Z	SD	S
1.2.	Proširenje postojećih urbanih naselja	Z	Z	SD	S
1.3.	Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame)	Z	Z	SD	S
1.4.	Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene	Z	SD	S	S
1.5.	Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla	Z	Z	SD	SD
<b>2.</b>	<b>Građevinski iskopi</b>				
2.1.	Iskopi u vodonosnom sloju	Z	Z	Z	SD
2.2.	Vađenje materijala iz vodotoka	Z	Z	SD	SD
2.3.	Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala	Z	Z	Z	SD
2.4.	Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva	Z	Z	Z	SD
2.5.	Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitet vode na izvorištu	Z	Z	SD	SD
<b>3.</b>	<b>Izgradnja i rad specijalnih objekata</b>				
3.1.	Transformatorske stanice	Z	Z	SD	SD
3.2.	Manevarski i vojni poligoni	Z	Z	Z	SD
3.3.	Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja	Z	Z	SD	S
<b>B. KOMUNALNE AKTIVNOSTI</b>					
<b>1.</b>	<b>Prikupljanje i tretman otpadnih voda</b>				
1.1.	Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno funkcionisanje objekata vodozahvatnog područja	S			
1.2.	Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda	Z	Z	Z	Z
1.3.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda	Z	Z	SD	S
<b>2.</b>	<b>Odlaganje otpada</b>				
2.1.	Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada	Z	Z	Z	Z
2.2.	Izgradnja i rad sanitarnih deponija	Z	Z	Z	SD



2.3.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda	Z	Z	SD	S
2.4.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada	Z	Z	SD	S
<b>C. INDUSTRIJSKE AKTIVNOSTI</b>					
<b>1.</b>	<b>Eksploatacija mineralnih sirovina</b>				
1.1.	Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine	Z	Z	SD	SD
1.2.	Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine	Z	Z	SD	SD
<b>2.</b>	<b>Eksploatacija nafte, gasa i radioaktivnih tvari</b>				
2.1.	Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas	Z	Z	Z	SD
2.2.	Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari	Z	Z	Z	Z
<b>3.</b>	<b>Industrijski pogoni opasni po kvalitet voda</b>				
3.1.	Pogoni metalne industrije	Z	Z	SD	SD
3.2.	Rafinerije	Z	Z	Z	SD
3.3.	Pogoni hemijske industrije	Z	Z	Z	SD
3.4.	Pogoni gumarske industrije	Z	Z	SD	SD
3.5.	Pogoni industrije papira i celuloze	Z	Z	SD	SD
3.6.	Pogoni kožarske industrije	Z	Z	SD	SD
3.7.	Pogoni prehrambene industrije	Z	Z	SD	SD
<b>4.</b>	<b>Elektrane</b>				
4.1.	Gasne elektrane	Z	Z	SD	SD
4.2.	Termo elektrane	Z	Z	SD	SD
4.3.	Nuklearne elektrane	Z	Z	Z	SD
<b>5.</b>	<b>Industrijska skladišta i deponije</b>				
5.1.	Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija opasnih za vodu	Z	Z	Z	SD
5.2.	Skladištenje i deponovanje radio-aktivnih tvari i otpada	Z	Z	Z	Z
5.3.	Skladištenje i deponovanje šljake i pepela	Z	Z	SD	S
5.4.	Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu	Z	Z	Z	SD
5.5.	Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitet vode na izvorištu	Z	S	S	S
<b>6.</b>	<b>Prikupljanje i tretman industrijskih otpadnih voda</b>				
6.1.	Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sistema	Z	Z	SD	S
6.2.	Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda	Z	Z	SD	S
6.3.	Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda	Z	Z	Z	Z
<b>D. TRANSPORT I SAOBRAĆAJ</b>					
<b>1.</b>	<b>Saobraćaj</b>				
1.1.	Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za motorni saobraćaj	Z	Z	SD	S
1.2.	Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela, ...)	Z	SD	S	S
1.3.	Izgradnja depoa za teška vozila	Z	Z	Z	SD

1.4.	Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala	Z	Z	SD	SD
1.5.	Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala	Z	Z	SD	SD
1.6.	Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju	Z	Z	Z	SD
1.7.	Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode	Z	Z	Z	SD
1.8.	Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija	Z	Z	SD	SD
<b>2.</b>	<b>Transport i skladištenje nafte i naftnih derivata</b>				
2.1.	Nadzemni ili podzemni spremnici	Z	Z	Z	SD
2.2.	Pretakališta	Z	Z	Z	SD
2.3.	Benzinske stanice uz prometnice	Z	Z	SD	SD
2.4.	Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstva	Z	Z	SD	S
<b>E. STOČARSTVO, POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO</b>					
<b>1.</b>	<b>Stočarstvo</b>				
1.1.	Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja	Z	Z	SD	S
1.2.	Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava	Z	SD	SD	S
1.3.	Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva	Z	Z	SD	S
1.4.	Intenzivna ispaša stoke	Z	Z	SD	S
1.5.	Napajanje stoke iz površinskih vodotoka	Z	Z	SD	S
<b>2.</b>	<b>Poljoprivreda</b>				
2.1.	Skladištenje đubriva i pesticida	Z	Z	Z	SD
2.2.	Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida	Z	Z	Z	SD
2.3.	Navodnjavanje prečišćenim otpadnih vodama	Z	Z	Z	SD
2.4.	Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida	Z	S	S	S
2.5.	Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava	S	S	S	S
<b>3.</b>	<b>Šumarstvo</b>				
3.1.	Nekontrolisana sječa i krčenje šume	Z	Z	Z	Z
3.2.	Kontrolisana sječa i krčenje šume	SD	S	S	S
<b>F. TURIZAM I REKREACIJA</b>					
1.1.	Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjско-lječilišnih objekata	Z	SD	SD	S
1.2.	Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja ljudi u prirodi	Z	SD	SD	S
1.3.	Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena	Z	SD	SD	S
1.4.	Izgradnja i rad igrališta za golf	Z	SD	SD	S
1.5.	Izgradnja i rad skijališta	Z	SD	SD	S
1.6.	Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting, ...)	Z	S	S	S


1.7.	Rekreacioni i sportski ribolov	<b>Z</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
1.8.	Korištenje plovnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem	<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>SD</b>	<b>S</b>

## Program mjera zaštite Izvorišta

RB	Opis mjera	Rokovi	Troškovi (KM)	Nosilac aktivnosti
1.	Usvajanje Odluke	-	-	Kanton Sarajevo
2.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za područje I zone sanitarne zaštite Izvorišta	2 godine	40.000,00	Nadležni općinski i kantonalni organi vlasti u saradnji sa Operatorom
3.	Zaštita i obilježavanje I zone sanitarne zaštite Izvorišta	1 godina	5.000,00	Operator
4.	Upoznavanje mjesnog stanovništva sa Odlukom i propisanim mjerama u zaštitnim zonama	1 godina	-	Nadležni općinski i kantonalni organi vlasti u saradnji sa Operatorom
5.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu pristupnog puta do vodozahvatnog objekta izvorišta vode Peračko vrelo	2 godine	6.000,00	Nadležni općinski i kantonalni organi vlasti u saradnji sa Operatorom
6.	Monitoring kvantiteta i kvaliteta vode sa Izvorišta	Kontinuirana aktivnost	5.000,00	Operator i Zavod za javno zdravstvo svako u okviru svojih nadležnosti
7.	Nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite Izvorišta	Kontinuirana aktivnost	-	Nadležni inspeksijski organ



- LEGENDA**
- I zona
  - II zona
  - III zona
  - IV zona
  - Granica zona
  - Granica općine
  - Vodotok



## O B R A Z L O Ž E N J E

### I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 42. stav (4) Zakona o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 18/10, 43/16 i 44/22).

### II – RAZLOZI DONOŠENJA

Skupština Kantona Sarajevo Zaključkom broj: 01-04-7783/26 od 06.03.2026. godine, utvrdila je Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“. Zaključkom je utvrđeno da će se javna rasprava održati u trajanju od 25 dana. Javnu raspravu organizuje i provodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Vlada Kantona Sarajevo nakon provedene javne rasprave obavezna je da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, vodeći računa o primjedbama, prijedlozima, sugestijama i mišljenjima kroz Izvještaj o javnoj raspravi.

Uzimajući u obzir navedeno, a nakon provedene javne rasprave, pripremljen je prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, te isti dostavljamo Vladi Kantona Sarajevo na dalje postupanje.

### III – PRAVNA RJEŠENJA

**Član 1.** ovim članom određuje se predmet Odluke.

**Član 2.** ovim članom određuje se značenje pojedinih izraza upotrebljenih u Odluci.

**Član 3.** ovim članom određuje se ravnopravnost spolova na način da gramatička terminologija podrazumijeva uključivanje i ravnopravnu upotrebu riječi oba spola.

**Član 4.** ovim članom određuje se uspostava zone sanitarne zaštite Izvorišta.

**Član 5.** ovim članom određuje se površina zaštitnog područja Izvorišta.

**Član 6.** ovim članom određuje se granica I zone sanitarne zaštite.

**Član 7.** ovim članom propisuje se površina I zone sanitarne zaštite.

**Član 8.** ovim članom propisuje se kartografski prikaz I zone sanitarne zaštite.

**Član 9.** ovim članom propisuje se granica II zone sanitarne zaštite.

**Član 10.** ovim članom određuje se površina II zone sanitarne zaštite.

**Član 11.** ovim članom određuje se kartografski prikaz II zone sanitarne zaštite.

**Član 12.** ovim članom propisuje se granica III zone sanitarne zaštite.

**Član 13.** ovim članom određuje se površina III zone sanitarne zaštite.

**Član 14.** ovim članom određuje se kartografski prikaz III zone sanitarne zaštite.

**Član 15.** ovim članom propisuje se granica IV zone sanitarne zaštite.

**Član 16.** ovim članom određuje se površina IV zone sanitarne zaštite.

**Član 17.** ovim članom određuje se kartografski prikaz IV zone sanitarne zaštite.

**Član 18.** ovim članom određuje se aktivnosti na području zona sanitarne zaštite Izvorišta.

**Član 19.** ovim članom određuje se da upravljanje objektima vodozahvatnog područja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta vrši operator.

**Član 20.** ovim članom određuje se zaštita, obilježavanje i pristup I zoni sanitarne zaštite Izvorišta.

**Član 21.** ovim članom određuje se obilježavanje ostalih zona sanitarne zaštite Izvorišta.

**Član 22.** ovim članom određuje se da je Program mjera zaštite Izvorišta sastavni dio Odluke u vidu Priloga 2.

**Član 23.** ovim članom određuje se da su izvori, način finansiranja i rokovi za provođenje zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite Izvorišta definisani u Prilogu 2 Odluke.

**Član 24.** ovim članom određuje se da će monitoring kvaliteta i kvantiteta vode u obuhvatu zona sanitarne zaštite Izvorišta provoditi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Operator, svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 25.** ovim članom određuje se način vršenja nadzora od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

**Član 26.** ovim članom određuje se način vršenja inspeksijskog nadzora.

**Član 27.** ovim članom određuje se ovlaštenja nadležnog inspektora.

**Član 28.** ovim članom propisuju se prekršaji za pravna lica.

**Član 29.** ovim članom propisuju se prekršaji za fizička lica.

**Član 30.** ovim članom određuje se koji su prilozi sastavni dio Odluke.

**Član 31.** ovim članom određuje se da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

#### **IV – FINANSIJSKA SREDSTVA**

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo.

**Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)**

**Član 18.  
Nadležnosti Skupštine**

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje Vladu Kantona;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općinu, grad i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

**Izvod iz Zakona o vodama Kantona Sarajevo**  
**(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 18/10, 43/16 i 44/22)**

**Član 41.**

**(Područja zaštite izvorišta vode za piće)**

- (1) Područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno snabdijevanje vodom za piće mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.
- (2) Na područjima iz stava (1) ovog člana provodi se zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite čija se veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uslovi određuju u skladu sa propisom iz člana 66. stava (3) Osnovnog zakona.
- (3) Na osnovu propisa iz stava (2) ovog člana i istražnih radova donosi se odluka o provođenju zaštite izvorišta. Odluka sadrži naročito: granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete u pojedinim zonama i druge mjere zaštite, zabrane i ograničenja, izvore i način finansiranja za provođenje zaštitnih mjera, nazive organa i pravna lica koja će provoditi odluku, te kazne za provedbu odredaba te odluke.

**Član 42.**

**(Odluka o zaštiti izvorišta)**

- (1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinski organ uprave nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište.
- (2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području općine donosi općinsko vijeće.
- (3) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada donosi Gradsko vijeće.
- (4) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada i vangradskih općina donosi Skupština.
- (5) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području dvije ili više općina koje nisu na području Grada donosi Skupština.
- (6) Odluke o zaštiti izvorišta iz st. (2), (3), (4) i (5) donose se u skladu sa propisom iz člana 66. stav (3) Osnovnog zakona.

## Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

## Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

## Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

## Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

## Član 6.

Vlada Kantona raspolaze imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

## II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

## Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

## Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

## Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

## Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

**Zakonodavno-pravna komisija  
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14  
22. augusta 2014. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju  
**Esad Hrvačić, s. r.**

**ZAKON****O VLADI KANTONA SARAJEVO****(Novi prečišćeni tekst)**

## I - OPĆE ODREDBE

## Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

## VII - AKTA VLADE KANTONA

### Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

### Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

### Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

### Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

## VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

### Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

### Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

### Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

## X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

### Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

### Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

### Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

### Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

### Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/2-02-18010-1/26  
Sarajevo, 17.04.2026. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO PRIVREDE**  
Gosp. Zlatko Mijatović, ministar

**PREDMET: Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“,  
mišljenje -**  
**VEZA: Vaš akt, broj: 07-07-21-1664/25 od 14.04.2026. godine**

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum veze, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 40/22), i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18 - Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Odluke i daje sljedeće

### MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ je propis kojim se ne povrjeđuju prava i slobode zaštićene odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.



**MINISTRICA**

**Darja Softić Kadenić**



Broj: 09-02-18214/26  
Sarajevo, 15.04.2026. godine

KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO PRIVREDE

**PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće  
“Peračko vrelo”.-**

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

**MIŠLJENJE**

1. Pravni osnov za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Peračko vrelo” sadržan je u odredbama člana 42. stav (4) Zakona o vodama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/10, 43/16 i 44/22) kojim je propisano da odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada i vangradskih općina donosi Skupština Kantona Sarajevo.

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Peračko vrelo” sadrži isključivo stručna pitanja za čiju zakonitost je odgovoran nosilac pripreme predmetnog materijala.

Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nije vršio pravnu analizu sadržaja Priloga, s obzirom da se radi o stručnim pitanjima iz nadležnosti nosioca pripreme predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



**ŠEF UREDA**

**Elma Bećirović**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Finance

Broj: 08/03-02-18247/26 HA  
Sarajevo, 20.04.2026. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO PRIVREDE**

**Predmet:** Mišljenje na Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“

**Veza:** Vaš dopis br.: 07-07-21-1664/25 od 14.04.2026. godine

Vežano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Za primjenu ovog akta nisu potrebna dodatna budžetska sredstva“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, nema primjedbi.

Napominjemo da budžetski korisnici mogu preuzimati obaveze najviše do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom, u skladu s članom 53. Zakona o budžetima Federacije BiH. Prema članu 46. stav (4) istog Zakona, budžetski korisnici odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a





Broj: M-68/2025  
Sarajevo, 20.04.2026. godine

**Bosna i Hercegovina**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**KANTON SARAJEVO**  
**Ministarstvo privrede**

Veza: Akt Ministarstva privrede br:07-07-21-1664/25 od 14.04.2026. godine

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je dana 15.04.2026. godine zaprimilo Vaš akt broj i datum veze, kojim ste zatražili mišljenje ovog organa na dostavljeni prijedlog „Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ (u daljem tekstu: Odluka) sve u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 50/2017, 2/2018 i 32/22), uz koji ste dostavili Izvještaj o rezultatima javne rasprave o nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“ Vlade Kantona Sarajevo od Aprila 2026. godine.

Postupajući u skladu sa odredbama člana 14. Zakona o pravobranilaštvu („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 33/2008, 7/2012, 44/2016 i 45/2021), a u vezi sa članom 4. stav 5. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 50/2017, 2/2018 i 32/22), ovaj organ je izvršilo uvid u dostavljeni prijedlog Odluke, te isti dalje sljedeće:

## **MIŠLJENJE**

Dostavljenim prijedlogom Odluke uređuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“, mjere zaštite, nadzor i kaznene odredbe.

Pravni osnov za donošenje iste jeste član 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 1/1996, 2/1996 - ispr., 3/1996 - ispr., 16/1997 - Amandmani I-XIII, 14/2000 - Amandmani XIV i XV, 4/2001 - Amandmani XVI-XVIII, 28/2004 - Amandmani XIX-XLII, 6/2013 - Amandmani XLIII-XLIX i 31/2017 - Amandmani L-LVII) i član 42. Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/10, 43/16 i 44/22).

Uvidom u dostavljeni Prijedlog Odluke utvrđeno je da se odredbama dostavljenog Prijedloga Pravilnika ne uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima i vlasništvu Kantona Sarajevo na direktan i neposredan način.

Naime, prilogom br. 2., prijedloga Odluke pod rednim brojem 2., predviđen je iznos od 40.000,00 KM na ime „rješavanja imovinsko pravnih odnosa za područje I zone sanitarne zaštite izvorišta“, bez jasnog preciziranja o kakvoj vrsti imovinsko pravnih odnosa se konkretno radi i obimu istih.

Kao nosioci aktivnosti "rješavanja imovinsko pravnih odnosa za područje I zone sanitarne zaštite Izvorišta" određeni su nadležni općinski i kantonalni organi vlasti u saradnji sa Operaterom tj. KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

S tim u vezi, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo smatra, da će rješavanje imovinsko pravnih pitanja u I zoni sanitarne zaštite Izvorišta, naknadno uređivati putem odgovarajućih odluka, pravnih poslova tj. ugovora i sl. na koje će Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo dati mišljenje.

Stoga, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo nema sugestija niti primjedbi na dostavljeni prijedlog „Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Peračko vrelo“.

U konačnici, napominjemo da se mišljenje daje na temelju podataka i činjenica utvrđenih iz dostavljene dokumentacije, za čiju tačnost odgovara podnosilac zahtjeva, te ukoliko se utvrdi da takvi podaci odstupaju od stvarnog činjeničnog stanja, ovo mišljenje se ne može koristiti i stavlja se van snage.

S poštovanjem,



**ZAMJENIK PRAVOBRANIOCA**  
**Elmir Bajrić**